

S 708

K 34/88

G. Sebata

①

P 1-40

106*

①

708

8/88

ind 29.6.45 K34/88

Folklore from
the Fokwa of
Uitkyk

~~40 pp~~
50 pp

MONITOR

EXERCISE BOOK SKRYFBOEK

NAME
NAAM

J. M. SEBATA

CLASS
KLAS

Private Bag
Uitkyk, P.O. Box 21
dist -

SCHOOL
SKOOL

Pietersburg

Registered No. 513/31.

"B"

S 708

K 34/88 G. Sebata

①

P 1-40

106*

708

G. M. Sebata

pp. 1-106

Dinorwane

K34/88

Sankapye

Sankapye ^{o be a} ene mmoxwe, e le mošimane wa xo diša. Tsatsi le le ngwē xe a ilo diša, Basimane baba

Xolo, xe ba thea moruba, xe bare e yo kera yena o yatloxa a yo kxoka pudi yabo sehlangeng.

Mathapama xe ba tloxa ba e ya xae, bare e ya o yo buša dipudi. Sankapye e sōka pudi ya bo e tee. O be ene thokana xe a fihla xae are, Thokana ya ka ya mpetledikana.

Mpotše tša xae tšohle tšohle,

Thokana yare" O se ke wa dula mo o hlantšho o dula. Xe a fihla xae a dula moxonwē.

Mantsibua xe ba ya ntlontlontšho thokana yare" O se ke wa robala mo o hlantšho o robala, xe

a fihla ntlontlontšho, a tšea ngwananyana a mo apeša setsiba sa xaxwē a robatša ngwananyana yo mo a hlantšho a robala, ene

a tšeya thetšho ya ngwananyana a e ya para a robala mo xahlantšho xorobala ngwananyana. Xe banna bafihla ba bolaya ngwananyana bare ke Sankapye. Xe bolaila ngwananyana Sankapye a thšaba, a tloxa a hlakana

nana le phiri, a lela bana ba phiri, tsatsi le le ngwē a ja ngwana wa yona. Xe phiri e boya xo tsōma a iša bana kamoka xa ba

rec. 29.6.45

S 708

K 34/88 G. Sebata

①

P 1-40

106*

708

K 34/88

2

na wa mafelelo a mo isa xa bedi, Xwano ya ka mehla xe e sa ile, a no ja ngwana ka o tee, a re mola a ba feditse a tloxa, a hlakana le kušo a re a re ye banyaneng. Xe ba fihla banyaneng Sankapye are: "Sakapona-pona, mongwe le mongwe xe a thomo xore Sakapo. Ke moka o hwile. Xwa sala ngwanenyana a e tee feela a kitima a go xae. A fihla a hwetsa banna le basadi ba taxilwe a re xobona are, botho bo hwile kamoka xa bona, bare na ba bo la ilwe ke eng? Are, ba buli ilwe ke lentšu le tee xe nka le bolela nka hwa. bare ye botše a ba botša are! ba bolailwe ke xore Sakapo a napa a hwile. Monna are, a ngwana yo o jo bolaya ke xore Sakapo le yena a hwa Mongwe le yena are, banna! papaxo makwe na a jo bolaya ke xore Sakapo ba be ba fe la kamoka ta. Xe ba fedile Sankapye yena a tsoxa a kxathupa ya moretwa a eta a ba beta ka yona ba tsoxa ka moka xa bona mpho sa mosela wa se ripana.

Ngwakwana

9 Eile e ngwana bare ke Agokwana, bašila sethaka, barobala ka bommatlou, Xe barobetše e bošexo xwatla nto yare e setla yare ewena

S 708

K 34/88

G. Sebata

①

P 1-40

106*

708

K 34/88

3

Ngwakwana e tšwa o ye o nkxela metšē ditsebe
 tšaka dia palexa, Ngakwana a ka tšore ke šī
 kinya ba bangwe alla a ba a tšwa a tšeya
 Kxopana ya xaxwe a ya nokeng. Xea boya a
 thšela ka tsebeng ye ngwe metse a kxapa
 a ba afela, a boelela nokeng a tla a thšela
 ka xo ye ngwe a nama a tšeya kxapa a iša
 ka xae Xea boya a yorabala sa mo kxore me-
 tša se re! ~~Kxaranhla~~ Ngwananyana wa ngwa-
 na wa motho na o tla tšore ke boneng, O bone-
 ng sa ditsebe ditelele Kxaranhla kxare
 Kxaranhla Ngwakwana a ya ntlong a lla bale
 Xea batsoxa bare na o lle lang, are xo dutšī xo
 tšile solo mo. Bare nna nka e se wa re tsoša
 a re keile ke ya le tsoša la se nkwe ba robala,
 Xosa sa ba tsoxa ba botša papaxwe le mma-
 xwe Mantšibua a robala le böna Satta Xope
 sa fihla sa re e wena Ngwakwana e tšwa o yo
 nkxela metse ditsebe tšaka diapalexa Ngwak-
 wana are ke tsoša bopapaxwē ba seke ba mo
 kwa A ba a tsoxa a yo kxa metse. Xea boya
 a thšela ka ditsebeng Xea hloxa are xo yena
 ngwananyana wa ngwana motho ~~sa~~ na o
 tšore ke boneng o boneng sa ditsebe ditelele
 Kxaranhla, kxara, Kxaranhla a nama a hloxa
 alla a yo robala papaxwe a re keng are selo

S 708

K 34/88 G. Sebata

①

P 1-40

106*

708

K 34/88

4

sedutše se tlile mo are na nka e se wantsoša
 a re ke le tšošaitši la se nkwe papaxwe a tše-
 a selepe a re ke ya e to latela a se ke a e bōna
 yarešana ba banyene yaba bōna ba ba e bola
 yang mphaosa mosela wa seripa.

Mokxalabyé

Xobe xo wele tlala ye kxolo manna yo mong-
 we a tšwela a re kiša pudi e kxolo ya thō-
 kwê. A tsena se sefero, bare xarena mahlō
 a tsena sa bo bedi te bōna ba rialo, Sa bo
 xaro motho wa kaxōna a ereka, ka sero-
 twana se senyane. Monye wa pudi a tloxa
 a belaela, wa xo ereka a e tšea a e hlwa
 e la ka šakeng. Pudi ya thoma ya bina
 ya re monye wa ka o ya belaela, ya bina
 ya lēma dinaka ya re ^{thšokxo, thšokxo} monye wa ka o
 ya belael xo ba xa ^a rekwa kaselo.
 Basimane ba re xobōna e bina bakitima
 ba yō bitša mong wa yōna, Xea fihla are lereng?
 Bare re re na pudi ke ya mang? are ke ya ka ba
 re etšeeletše o e kwe se e sedirang e re ese
 ka rekwa ka selo. Mong wa yona a yo thše
 -la mabêlê ka rotong se sexolo, se se ka

S 708

K 34/88

G. Sebata

①

P 1-40

106*

708

K 34/88

5

a Xomiša o la a ere kang xo yena, o tla amofo mabêlé a le a mantši ya napa ya se sa bina.

Monyana

Monyana are xe babo ba emô a khupa lerula a re ke ya lwala bare na o tla šala le mang. Xe re ya mašemong? Are tše yang metše le be ye mo dihlōxō ng. Xe ba tlōxa a ba ya mašemong a šala a e thswa lerula, xe are thswa lerula yaba o ne monna. Monna yo ke Ramohlalabala. Xe a e thswa lerula le o šala a pea. Xe a fedise o a tlōxa a yo "mmitše ka moleteng, A re e wena Ramohlalabala" ke ya bitša ka ba ka lapa, ka be ka rema ke hlōxō. ya tšwa nōxa ya le etse le le ka ^{kaing} ya ya ferexana le xo xong, bamo balēla, monna yo monwē a mmona are ngwana yo walena xa alwale o ne nōxa papaxwe amo latela a kwa ngwana are dinde we o dinde e wēna Ramohlalabala, ka bitša ka be ka lapa, ka be ka rema ke hlōxō, ke xe papaxwē a ē pēla byalo ka ngwana, nōxa ye e e thswa. ke xe papaxwē a e bolaya. Ngwana xe kamoso a boya, a bitša, a bitša a hwetša nōxa yela e sexō ke, xo xa santhša mašapelo xlahlela koa le koa ngwana yōla a ya ta xo felo. mōhi sa mosela wa sešipa.

~~ph~~ se siuwe

S 708

K 34/88 G. Sebata

①

P 1-40

106*

708

Mohlanka

K 34/88

6

Mohlanka yo ka letsatsi le lengwe a tšea mosadi a mēka. Mosadi yo xea a pitile a e saje a sole boxōbē bya monna e be byo boxolo. Monna a re xe aija a šadiši, ba no makala bare na motho yo ye na nkane a esaje, e tse ngwetsi ye e ne leetse le lexolo monna yo are xotloxa, a šala are boxobe byola bya monna a bore ta a bofetša ka moka a boja are monna leatšea-tšea le tšea batho ba melomo e mebedi abB^ometša ka molomong wa kapele, a bolokela xo wa kamoraxo. A re banna leatšea, tšea le tšaba la tšea batho ba melomo e mebedi a tšisa ka molomong wa kamoraxo, xore monna a tloxa. Eatsi le lengwe monna yo a molalela ana mela mososong wantlo a mo lebelela; a bēna na xe mosadi yo a ija. a ne! thimpu leetse a loka molomong wa kamoraxo wa kapelea o metša. Monna yo a nama a moraku a mofelese tša ka ka bo. mpha sa mosela wa seripa.

S 708

K 34/88 G. Sebata

①

P 1-40

106*

708

K 34/88

7

Monna le Mosadi.

Baile balema mabêlê, Mabêlê a tla a fela ba tserwa ke tlala baja meroko ya dikolobê, le yona ya fela, yare ka tsatsi le lengwê Monna a tlo xa a fihla moreng o moxolo a tšola diaparo kamoka a e pela pina are: Mmotolo wê mmotolo mohlahlala Mohlahlala eba ba re tšola ditsiba va lahla, more yôla wa palexa bo xare xwa tšwa dinosi le maxapu le maxobê aja. yare ka tsatsi le lengwê Mosadi a roma bana are sepelang le yo lebê lela papa wa lena mojako xôna, Bana ba tloxa ba mošala moxaxo baêta ba khuta xo re papa wa bana a seke a ba bôna ba bôna a fihla moreng o moxolo a tšola di kôbo ka moka a epela pina yela a mmotolo wê Mmotolo mohla tlala e baba re tšola ditsiba va lahla ba bôna xoe tšwa maxapu, Dinosi le maxobê ba l'ona aija a xomela xae le bana ba xome la xae, bafihla ba ba botša mmabôna ba re papa o ya aija sehlaeng. ka mosô papa wa bôna a kwa byala bo le kxole a ya xôna mma wabôna a tloxa le banna are ba mmotolo mo papawa bôna a jaxo xôna. Bafihla xona ba tšola diaparo, ba epela xwa tšwa Dinosi,

S 708

K 34/88 G. Sebata

①

P 1-40

106*

708

8

maxapu le Maxobê. baja a mangwe ba a rwala
ka disaka. Papa wa bôna xe a boya byaleng
bare re mofa moroka a xana byasa a
tloxa e sa le xosasa a fihla moreng
a êpela xwa se tšwê selo a xomela
Xae ba fihla ba mofa morôko. aja, se siuwe
-ng sa mosela wa seripa.

Monna

a Oile tšatsi le lengwê a e ya byaleng a
le bala xo khurumela dithuru ka dipitšeng
tša mošala moraxo a difoša ka mafsika
tša se xomé a di tšea a dilokela ka di
kxotlong a fihla ka byaleng a dula mo-
seo, ba mokxela byala anwa. tša thôma
xobolela, senwe sa re ntlhšielê a setima sa
re, nna ke ya êpela, senwe sa thôma sare
lenna ke ya êpela le sôna a setima sa the
ma sare kwêle rea ya kwêle, Senwe sa re
molata mošala rea ya. Bangwê ba re na o
letsang are au ôwa ba moswara ba môla
ya, ba hwetša a ene dithuru ka dipotleng
letšona ba dibôlaya. se siuwe sa
mosela wa seripa.

S 708

K 34/88 G. Sebata

①

P 1-40

106*

708

K 34/88

9

Banenyana

Baile ba ile kxonyeng, baile le ngwana wa kxoši
bare xa ré sōbaneng re bōne yo a nonneng.
Yo a nonneng re malae, babo laya morwedi
wa kxoši, ba re muja: Ngwana yo wa kxoši
o be a e ne mpya ba bolaya le mpya ya
xaxwe. Ba tloxa ~~ba ya~~ xae. Mpya ya xaxwe
ya tsoxa ya lla. ya re! Hoo, Hoo. ^{Hoo} Nyakidi, nyaki-
di, a re sō baneng nyakidi, nyakidi re bone
senoni nyakidi, nyakidi mothe-the kxoši nyakidi
nyakidi, ba bōela moraxo ba e bolaya ba isi
la, banenyana ba fihla xae. mpya ya tsoxa
ya ya xae, ya fihla ka xa kxoši ya re Hoo,
Hoo, Hoo nyakidi, nyakidi Xare sobaneng
nyakidi, nyakidi re bone senoni nyakidi
nyakidi mothe-the kxoši nyakidi, nyakidi
ka xae ba e theletša bare na mpya ye
ereng ye: ya boeletša ya lla ya re kere
Hoo, Hoo, Hoo nyakidi, nyakidi a re sobaneng
nyakidi, nyakidi, ba tsoxa ba kxoba kanthša ba
banenyana bare na ngwana wa kxoši o kae!
bare oile xa malome yaxwe, malomewaxwe a
re xa a xona fa, mongwē a ba botša ba na
pa ba ba bolaya.

S 708

K 34/88 G. Sebata

①

P 1-40

106*

708

10

Monna le Mosadi

K 34/88

Monna yo le mosadi wa xaxwe ba be ba bola ya ke tlala. Ba be ba erie el kxomo monna yo a e xama a tšea mafsi a tšela ka le bottlelong. Kxomo ye ya phuša, monna yo a tšea le bottlele le la o yo le êpela tlaleng. Tsatsi le lengwe ba re ba a peile moroxo monna a re ~~na~~ xa seji, a tloxa a ya tla leng a fihla a ôpela a re aps aa! na re ja melora le bottlele la tšwa anwa mafsi, a bo è la a lebea, Mosadi a mona, tsatsi mo le lengwe e mosadi yo a ya hlaleng a fihla a ôpela are aps aa! na re ja melora le bottlele la tšwa a le tšea ka mafsi. Tsatsi le lengwe a fa monna moroxo are xa seji, a tloxa a ya tlaleng a fihla a ôpela are aps aa! na re ja melora le bottlele la setšwe a boela are aps aa! na re ja melora, a ôpela a be a lla xwa se tšwe selo a boela xae a yo ja moroxo. Se siuwe sa mosela wa seipa.

Salebeke le Mmaxwe.

Salebeke e be ele mošimane yo a ka tše ya
10 mosadi, tsatsi le lengwe are xommaxwe nke

S 708

K 34/88 G. Sebata

①

P 1-40

106*

708

K 34/88

11

le nyakele basadi. mmaxwé anyaka basadi
ba supaxo e be e le nako ya le hlabula
a ba tšea a ba tliša ka xae. Xe bathoma
xo tsena ke sefero. mmaxwé a ópela a
re Šalbeke, Šalbeke ngwanaka le ba a pe
éle dinawa ngwanaka, a diapea balala
ba ija ba bipélwa. Xosasa, xe boesa mma-
xwe Šalbeke, a butšiša Šalbebeke ka ko
pelo a re Šalbeke. Šalbeke ngwanaka xo
-byang are meretō, e le tše e se mereto,
Masōnyō e se masōnyō mmaxwé are
xaba mphetē. A nyaka ba bangwé
basadi baba bedi. Xe bathoma xo tsena
ka sefero are Šalbeke o baape éle
dinawa ngwanaka a pea ba se ke ba
ja kudu. Xo sasa xe boesa mmaxwé
a butšiša a re xo byang ngwanaka a re
keko-kore ke fetloloxela kamo ka hla-
kana ka mpopelele ya leraxō lamonya-
na, kare ke yalkamo ka hlakana ka letswe-
la lamonyana, maxwé are a xe ngwanaka
o Šumile papa gena. se seuwe sa
mosela wa seripa.

S 108

K34/88

G. Sebata

①

P1-40

106*

708

12.

Banenyana Moxohlong K34/88

Xe baile moxohlong ba ene ngwana wa kxosi ba sepela ba fihla moxohlong ba bea makopé a bona mafsikeng. Ngwana wa kxosi are na le be ile kae makope a lena? bare re epetše mohlalabeng a tsu pelela la xaxwé mohlalabeng. Ba épa moxohlo bathšela di-rotwaneng tša bona ba tšea makopé ba tloxa. Ngwana wa kxosi a tloxa le kope laxaxwé a le xo' pela a le kxole, a xo mela moraxo a yo le tšeya a hla karia le Sekomana Sama lokela morabeng sare Sekomana, Sekomana kholoma, are ke ile ke ile phêpeng kale bala kope la ka. A sepela nae a fihla xa xo ~~ba~~ ngwanenyana, are ke le letšetše sekomana, a thona xape are Sekomana, **Sekomana** kholoma are, ke ile ke ile phêpeng kale bala kope la ka. Ba ba bare nka ére ke ngwana wa rena, ba direla monna yola byala a rola ngwanenyana yola ka ntle a tsena a nwa byalwa bommaxwé ngwanenyana ba mo nthša ka morabaneng ba lokela dinona le dilo tša xoloma kamoka. Xe a fihla xae are xo mosadi ntwalelele ka mothopeng. O thibe menya ka moka, xe are ke ja ngwanenya dilo tšela tša moloma a hwa.

S 708

K 34/88 G. Sebata

①

P 1-40

106*

708

13

Monna le Mosadi

K 34/88

Yare e le monna le mosadi, Monna are xa ke
nwe meetse allaxo sexwaxwa. ^{Se se xwa-xwa.} Mosadi a ya nokeng
are ke Mošau, ke Mošau xa kenwe meetse allaxo
sexwaxwa, ke moka mosadi a ya nokeng ya
diphōōfōlé, are ke mošau, ke masenwe meetse
a llaxo sexwa. Mosadi a nwa meetse a a fetša.
Xe a feditše meetse, Mutla wa hlaxa ware! Meetse
a rena a nwele ke mang Makxolo are a nwele
ke nna ngwana-ngwanaka ke re ke ya êmelêla
mesela ~~ê mesela~~ e mebedi. Mutla wa re dikxolo
di salê moraxo, phuti ya hlaxa, yare meetse a
rena a nwele ke mang moraxo? Are kenna
ngwana-ngwanaka ke re ke ya êmelela mesela
e mebedi. Phala yatla yare meetse a rena a
nwele ke mang? are ke nna ngwana-ngwanaka
ke re, ke ya êmelela mesela e mebedi.
Monna le yena atla nokeng, are, na mosadi
wa ka ôkae? Mutla wa hlaxa wa re, selle
mma ke se, are xa senna seja mmaxo,
seja mmaxo se moraxo, samoselana
wa telešāša, sa makōtwana a matolwana.

S 108

K 34/88

G. Sebata

①

P 1-40

106*

708

Mosadi le Dithšwene

K 34/88

14

Erile e le monna a hwa a bêtha mosadi.
Mosadi a thšabela dithšweneng. ngwana wa
bôna a ya thšemeng.

ngwana a bôna dithšwene a re. thšwenya
na yela o kare ke bomma le maoto a
ka re ke ôna, le ditsebe o kare ke
bo-mma, le menwana o kare ke bôna,
le nkwana e kare ka ya bo-mma.

Ngwana a bo ela Xae. a fihla a botša
papaxwe a re mma o thabeng. ka tša-
f tši le lengwe papaxwe a ya thabeng, a
papela mosadi xore a boye Xae. O re
a senna modia ka kxole.

A re modia ka kxo - ke po-papaxo
bya sa a thampe la subela thampa.
se siuwe sa mosela wa seripa.

S 708

K 34/88 G. Sebata

①

P 1-40

106*

708

Mašilu

K 34/88

15

Ka tsatsi le lengwe mmaxe Mašilu o ile xe a e ya thšemong, a re xo Mašilu; O šale o hlokometše mafsi. Mašilu a dumela, Mašilu ena a šala a ile a komela ka thšikwaneng le ditete diphopela ka xae. Mmaxwe xe a boya, a re xo yena mašilu ntle o nthole. Mašilu a re na xa sere le ile ka hlokometše mafsi, Maxwe a re na byale ke ile kare o šala o dira dithšila tšeuwe? yena a e melala a kukela mmaxwe ka mapaxo xo dima. Mmaxwe a re xa o tsebe hlaxong na wena? Ena a fela a swara mmaxwe ka ma tšwele. ka se yena a re ke ya morala.

Maxwe ma felelong a be a phuma. Ka tsatsi le le katelako a ya le mmaxwe thšemong, xe ba fihla a bolaya mmutla, Maxwe a re sepela o iše xae, Batho tseleng xe ba re xo wena, na o rweleng ka mouwe? wena o re ke rwele hlodi tša bamma e fela wena o tseba xore o rwele mmutla ka pelong wa xaxo. BA tloxa a ya xae, xe a le mo tseleng a hla

S 708

K 34/88 G. Sebata

①

P1-40

106*

708

K34/88

16

kana banna, xe ba mutšiša xore o weleng yena a re. ke wele hlodi tša bamma re felanna ka pelo ke ya tseba xore ke wele Mmutla.

Banna ba re xe eba o wele mmutla xōna xa otle ba tšea, a yaxae ae byale. Mmaxwe xe a boya a re xoyena na Mmutla wala o kae Mašilu? Masilu a seke amo a raba, a ntheng Mašilu o bōla ile mpya a e tšea a ya e lokela ka poteng kxoreng, A nthēa Mmutla wala wa bō a iša ka xae.

Xe fihla ka xae a rata xe nke a ija hlōkō feēla a pale lwa ka xoba papaxwē o be a le xona. Byale a loxa maano a re xo papa-xwe" koa sehlang xōna le dino-nyana, eupya dixodemu-dimu. Xe e se xore wena o ka namela. papaxwē a namela ka di-pikiri a di kokotetše. Xala papaxwe a e sehlang a hlomole xore a seke a kxona xo fōloxa. Xe a fihla xae a tšea Jase, Borokxo, le Mongatse tsaya papaxwē a opapa. Mmaxwe a hlomanka ke

S 108

K 34/88

G. Sebata

①

P 1-40

106*

708

K 34/88

17

papaxwe. Mmaxwê a tšea meetse amo fa
a hlapa, a mofa hlôxâ yela a ija. Bošexa
a ya wabala le Mmaxwê, a pho-phola
maraxo a mmaxwê a re na momohla
a ka kang. Mmaxwê a re aôwa
papaxwê Masilu a rohtwa a e byalo.

Ya re e sale xo sa-sa a yo hlaxolla
papa-xwê sehlaeng.

papaxwê a fihla ka xae a swere ke
šobana e kxolo, Masilu ya ba yena
o thšabile. papaxwê a re xo mmaxwê
mphe hlôxâ. Mosadi a re na a se re letše
le e lle mantšiboa nang. A be a bathe
Mosadi a dutši a monga-nqiša a re e se
wa mpha hlôxâ e na a re ke xo file.

Mosadi a re na xa o elelwe mola o re na ma-
vaxo a ka kang mo-mohla, ke xe Monna
a e le lwa xore e ka ba e le Masilu, ka xo ba
o ntaditše sehlaeng bošexa kamoka.

ya ba xa ba sa ne se ba se bole la
ka xo ba Masilu a be e le kxala
a thšabile.

S 108

K 34/88 G. Sebata

①

P 1-40

106*

708

K 34/88

18

Maso-Sotsana

Ngwana yo Maso-sotsana e be e le Mosimane. O be a e ne mmaxwê le papa-xwê e le ba-
kae-kolo. ka tsatsi le lengwe baya Mošemo-
ng, ba bolaya Mmutla, a o fa Mase-sotsana
xore a o ise xae, a fihle a o ya peê.

Efeela xe a fihla xae a o bea ka motho-
peng, wa ja ke dimpya a tšwetše ka
ntle.

Mmaxwê le papaxwê xe ba boya bare
na Maso-sotsana nama e kae? a re
ke ile ke e sa tšwetše ka ntle dimpya

tša šala ~~dija~~ xa ka ba baka la xore papa-
xwê e be ele mošuxi wa Matswa, a tše se-
dropo a moitiya ka šona, a be a tseba
xore ~~Mmaso-sotsana~~ Maso-tšana ke
~~ngwana~~ ngwana yo a sa kwexo. a re xo
yena. xo bloxa mo- Mohlo yô o tšole
dikobo tšeuwe tša ka o tše ye se tsi-
ba. a moraka ka xa xa xwê,
Mosimane a hoxa a ya makxoweng.

5108

K 34/88 G. Sebata

①

P 1-40

106*

708

Mošimane

34/88

19

Mošimane yo o be a dula le mokxekolwana.
Badula ba e ba bedi.

Bana na le dikxomo tše dintši.

Ka tsatsi le lengwê, Xe ba le ka xae,
ba kwa dikxomo di'lla.

Mošimane a tšwela ntle a dilebela
a hwetša dithšša ke Mošimane yo
mongwê, a e^a xe! dikxomo di a tsewa
e tšwang le nthikišê, ya ba Mokxe-
kolo o xa dika dithotse, Xe mošimane
a xo e letša yena le xo kwa a e
sa kwe, selo ba ye ke Mma-mafoafoa.

Xe a xa dika dithotse, dibe di mo
thasetša ka ditsena ka ditsebeng.
Xe mošimane a xo e letša, a the-
ng mokxekolo yo^{kxalo} a hwile, ka ba
ka la dithotse, Xe ditsena ka ditse-
beng le ka dinkong. Xe mošimane a
e ya a hwetša selemo ele ngoxola. A mo
tšeya a mošaka šakeng a tšwalela, athšša
ba. Motho yo la a napa a thšabile
le dikxomo.

S 708

K 34/88 G. Sebata

①

P 1-40

106*

708

Banenyana

K 34/88

20

Eile ya re e le banenyana. ba ene ngwa wa kxosi, ba ile thabeng xo fula dikwekwee Xwa tla pula ye kxola. Xe ba e ya xae ya fihla ba re xola e na, ba ema sehlareng ya khula.

Mosefateng xa be xo ene lefsika le le-xola le thibile tsela. Ba re xe motho yo mongwe le yo mongwe xe a nyaka xo feta, o swanetše xore a opele. a owa banenyana ba le ba opele xwa šala Mokxadi ngwana wa kxosi. mongwe le mongwe a opele koša ya xaxwe. Mokxadi yena a nna nka sehlwe ke opelela lefsika le e sankwe. Banenyana ba feta yena a šala. Ba re, na e ba bang xe re tloxele. Mokxadi re tla fihla re reng xae.

Bathōma ba roxa Mokxadi, ba re! Mokxadi opele, a re nyō-nyōpō. nyō-nyōrō a ši, xe le sabulexe le ka upya le dire se latloxo xo se dira. Nna nka sehlwe, ke opelela nthō ye e sakwexo.

Banenyana ba motloxele, xe ba fihla xae ba re, Na Mokxadi re motloxele a xana xo opele. kxosi ya bitša basadi ba yona

S 708

K 34/88 G. Sebata

①

P 1-40

106*

708

K 34/88

21

Xore ba yo motšea. Ba bolaya ba-
nenyana bale, bare, xa sexore bana
ba dintona ba ka dula Xae wa
kxosi a se be Xona. Ke moka
bad: basadi bale xe ba fihla tha-
beng, ba ôpela lefsika labulexa ba
fetela ka xo Mokxadi. Ba fihla ba-
roxa Mokxadi bare ôpela are. u
nyô-nyôpô, nyo-nyôpô aši, le ka up
upya le dire se letlexo xo se dira.
Mmaxwê a apimêtha are ôpela Mo-
kxadi a ôpela a lla mola labulexa ba
feta.

Xe bale Xae Mokxadi a šake a
tšwela kantle, a sa ke a šoma Seolo.
Bare xe a ka fšwa ke letšatši o tla
fetoxa Seolo. E bile batha ba be ba
mitsša ka leina la moila-letšatši. Ngwana
yo ba bo babe bare a ka se tšewe, ka
xo ba o xanaña te letšatši. yena o be
a šoma bošexo a hlwa a robotše
mosexare.

ka tšatši le lengwê Mokxadi
a ratana le lesoxana lameke, la moiša
xa xobolona. Bare xo yena o tsebe

S 108

K 34/88 G. Sebata

①

P 1-40

106*

708

K 34/88

22

kdre ngwana yo uwe yarena o šoma bošexa
xe o xana na le letšatsi. Xe Mokxadi
a šoma bošexo Matswalaxwe a re nke o šo-
me. ~~ba~~ Mosexare re bone xore na o tla di'e
byang. ka xo ba šifa o bolaya ke mošomo
wa Mokx bošexo bangwe ba robetše.
a thoma xo šoma Mosexare, Mokxadi a
fetoxa seolo. Ba xaeletša ba a xe. Baxa
kxōši motho o re feloxetše. Batšwela ba swe-
re dile tše ba tlilexo xo mofetoša ka
tšona. yo mongwe wa moditšana
a tšwela a swele dihlo di. Bare xo ye-
na, wena xa o tsebe seo sediraxo. Ba
fihla ba tlotša. Seolo sela ba re kxane
o tla tšwa a se be a tšwelela.
Mosadi yola wa dihlo di, bare xo yena ba-
re wena o ya iphwenya, xo ka sere rena
re paletšwe wena wa dira seolo. a tšea di-
hlo di tšela a tlotša seolo a opela a re
seolo e tšwa Matswalaka. ba bona
Mokxadi a e tšwa. Kxōši a napa a
ba tšela e na ba bušetša dikxo-
mo a napa a hlo di.

①

1124/88 G. Sebata

P1-40

106*

708

K34/88

23

Mokxekolo le Ngwana.

O be a puile dikxomo tše dintsi, di disa ke ngwanenyana yo. koko-xwwe are le tsatsi letee o seke wa xadika di thotshe, ka tsatsi le lengwe ba xamankxodi. ba re ba tlile xo thopa di kxomo. Motse wa xona o be e dikaneditšwe ke ye mengwe metse.

Baxama xa ma nkxodi batla ba thopa dikxomo, koko-xwwe a saile thšemong, ba tsena ka šakeng, ba re xe ba dintša ka šakeng, dikxomot tša xana.

Ba re xo ngwanenyana, feta o nthše dikxomo tše tseno. O be a re xe a nthša dikxomo a opela, are, kxomo ya rare o ya nthswena Mamoyarare. Mamoyarare nke o tšwe dingwe dilbswe ditšwe Mamoyarare. Mamoyarare ye e difenyaxo kamoka ya tšwa, kamoka tša tla tša tšwa, ba tloxa natsō. Ngwana yola a ko thama seolong, a xo elela koko-xwwe a le thšemong. are koko-we kxomo di a tšwa ya Maleba kxole kxomo di a ya koko-xwwe a tšwela a kitima a e tšwa mašemong, a hwetša ba e sa xapa.

S 708

K 34/88 G. Sebata

①

P1-40

106*

708

24

K34/88

di kxomo a re. Se tee se ka hlaba ka mosebó sa talamate, Batho bale bahwa ka moka. a tšea di kxomo tšela a di iša Xae. A napa a tšoxa a ya mašemong xa bedi. Babotlokwa ba tla ba di thopa ngwananyana a xa di ka di thotše tša thuthupa tša tiba ditsebe tša koko-a xwé. Bale ba thopa di kxomo ba be ba tšea le ngwananyana, ba ya nae xae. Xe di kxomo di thoma xo tsena ka kxoré, tša éma, ngwananyana a ópela tša tsena.

Ka tšatši le lengwe bare xo ngwananyana yó. Ópelela kxomo ye yeno re e bolayé, a ópela a re, kxomo ya rare o ya nthswena nke o hlabiwe dingwé di hlabiwe, ba e hlaba ba re ba e ya pea ya se butšwe, ngwananyana a ópela ya butša, a balaela xore marapo ba lahle mokxopeng ba la hlela xona. Ngwananyana a ba le ngwana, bošexo xare a tšoxa a bopula ngwana wa xaxwé a tšea kxapa a nokeng, a kwa ngwana yola a bolela

S 108

K34/88

G. Sebata

①

P1-40

106*

708

K34/88

25

a re mman nkxele lehlaka noke. A le
kxa, a tloxa aya xae, a fihla tšea le
hlaka noke lela a betha mokxopa yola
o bexo o phuthetše marapa.
Kxomo yela ya boa a tšea kxoma
tšela a ya xae.

Banenyana.

Eile ya re e banyana ba ile fula dithe-
be-thobe, yo mongwe le yo mongwe
o be a boputši monaxabo. yo mong-
we Monyana ba be bare ke Madiso-
swadiswana. Xe ba dutši ba fula pula
ya duma, ya xa dima, bare e ka se
ke yana. Pula ya thoma yana, ba
thapa. Xe ba le mo tseleng baraka
Madiso:diswane, ba re rena xa re sepe-
le naxo. Bare mola e le bošexo, ba e-
me sehlangeng pula e ena, Madiso-di-
swane a re na ntlo e ka xe, ntlo ya e
ka xa a tsena a duta le ngwanabo.
a re mōllō e peše, Mōllō wa e peša.
Banyana bate ba re nke o re tse
nthše, a xobona tsenang, e feela le

S 108

K 34/88 G. Sebata

①

P 1-40

106*

708

26

34/88

e dile tile le nthaka, ba tsena ba tšea
dithobe. thobe tšela ba dija. Xwa tla
le dimu le lexolo, la re mpheng di tho
ba thobe ba lefa, la tloxa.

Xwa tšwela nonyana e kxolo ya
re xabona. mpheng dithobe thobe
ke ja ba efa. Ya re na xobe xo
tšile mang mo? ba re e be ele nto
ye ngwê na xare e tsebe, a re ke le
dimu le ja batho, le tla tla le lija.

ledumo le la layo, bitši a mangwê
madumo xo ne nama, Nonyana ye
la ya tšea bana ba le kamoka

ya ba lokela mafexong a yona, ya
kotama sehlaeng, Modimu a tla, a
e ma mo nyako a re re feng di
thebe thobe. ba kwe xo sena motho
yo a ba fetolang, ba re ba sa eme
ngwana yo mongwê a rota sehlaeng,

Madumo a le belela sehlaeng ba bona
nonyana e wele bana ba tšea di
lepê xore serreme, xore e wê. ya fofa
ya butšisa bana yare na le tseba

Xa xabo lena nang? Bave xa xabo
reng ke xa malopê. Ya hla kana

5108

K34/88 G. Sebata

①

P1-40

106*

708

27

K34/88

le basimane ba dišitše, ya re mpohtšeng
 ng xa malope ke tsene, ke ba sware
 tše bana ba bōna. Ba botšana ba
 re e kweng banna: Nonyana yela
 e re mponthšeng xa malope ke
 tsene, ke ba swaretše bana ba
 bōna, ya feta ya bona banna kxor-
 onq, ya ôpela e dutši tlaleng ya re
 mponthšeng xa malope ke tsene ke
 ba sware tše bana ba bōna. Banna
 ba e kwe ba re ba e sa homotše
 Mosadi a tšwela a e thšela ka me-
 lora, a boela ka Xae, ya e phorohla
 ya ba butšisa ya re ke mmaxwé
 mang yōla. Ba re ke Mma-
 xwé madiso-diswane. Banna ba
 e tšey nthša ka kxoreng, ba e alela
 le xoxo ya nthša bana ba bitša ba-
 sediki kamoka, Xore yo mongwé le
 yo mongwé a he a tšey ngwana
 wa xa-xwé. Yare mola Maxwé Mmadiso-
 diswane arekea Motšea a xana kayena
 Banna ba e phu-phutha, ba nthša kromo
 ba mo fa, ya ba fa Mmadiso-diswana
 le ngwanabō, ya tloxa.

5108

K34/88

G. Sebata

①

P1-40

106*

708

28

Mokxadi le Mokxatsana K34/88

Banenyana ba thaka ya bo Mokxadi ba kile baya dihlet dithetdweng, Mokxatsana ye na a lela xoya xona e se thaka ya bona.

Ba ya kxole le xae, ba bona phiri le tau. Bale ba ba xolo ba thšaba ba tlaxela Mokxatsana. A ba a kitima, a ba a lapa; phiri ye la le Tau tša Moswara, A thōma xo ôpela a re Nopelleng, Nopelleng Mokxadi wa xa mma Nopelleng,

nopelleng a ka ntloxela Nopelleng, Nopelleng phiri nka moju, tau nka xana.

A ôpela a be a fihlaxae, phiri e re xo tau a re muje, Tau e re ke ya xona tša ba tša fihla xa bo Mokxatsana e e sa ôpela pina ye ya mahlomola pele.

A botsa Mmaxwe ka mokxo Mokxadi a modirilexo ka xona. Mma xwe Mokxatsana a tšea Mokxadi a mofšetša koa xo phiri le Tau, A tšea Mokxatsana. phiri le Tau tša ja Mokxadi kowa mahlōng a mmaxwe tša ba tša Mofetša.

S 108

K 34/88

G. Sebata

①

P 1-40

106*

708

Sepoko le Sepokwana

K 34/88 29

E be e le bana ba Mosadi. Mma-wa-ba-na a hwa, ba a xa dintlo tša bōna, ba du-la xō tee. Sepokwana a thantše ruri, a e ne mōhlwana a xo dula phatleng. Kxōši ya di Mōketē o mōxob. Sepoko le Sepokwana ba ya, ~~kxōši ya xola batho~~ ba kxobokang ya re na ke mang ya a ka dixa mehlolo. Sepokwana are ke nna kxōša, ya re xo yena e tla. Sepokwana o re xa sena mehlolo fa ke tloxtše Sakana ya mehlolo xae. A re, e re ke xora me ka pere ye o ye o etšaya pere ya xona ya xa diwa ka xauta. Ba mona-metša yōna, A fenōša leota mōxedimo xa pere a re xa ke kxone xo namela pere, a thang ke ye na mokxani wa yōna.

A tloxa ka pere ye la, Sepokwana a e-pe fase, a fihla xae a re xo Sepoko kxōši e mphile pere. Kxōši ya lēta koa Moketeng a be a bona letsatši le Subila. Xa sasa a tsoxa a tloxa le mašole a xa xwe, bare ba e setla Sepokwana o ba bōna, Bo-Sepoko ba beša mōlō o mōxolo. Kxōši ya fihla le mašole a xaxwe

S 708

K 34/88

G. Sebata

①

P 1-40

106*

708

34/88

30

Sopoko le Sepokwana, ba tšea pitsa e kxole
 ba thšela meetse, ba e bea mola mōllang.
 Meetse a bela, ba tima mōllō. Kxosi ya
 hwetša ba apea xo sena mōllō. A re xo
 bōna a re nka le apea xo sena mōllō.
 Sepokwana a re, kxosi pitsa ye xa e thewē-
 nye. Kxosi ya le babaxore e tlile xo tšea
 pere. A re nké le nthekise tše pitsa ye
 'banna' ba morekišetša yōna, a ba fa
 thšelētē ye nthši.

Kxosi ya tloxa le pitsa ye la
 le mašolo a xaxwē. Ba fihla xae. A kxoba-
 ketša batho ba banthši a re pitsa ye re
 no apea E se ra xotša mōllō. A e bea
 sebatameng, xore batho ba e bōne kamoka.
 A xeleletša a re pitsa, pitsa, bab, pitsa ya se ke
 ya bela, ya ya kxaufsi xa yōna ya re
 pitsa, pitsa a lla. a e kxarametša, pitsa
 ya phumexa. A tsoxa a tloxa le
 masole a xaxwe, ba ya xa xabō sepokwa-
 na. A ba bōna ba sa le kxole. A re xo
 Sepoko a re tšea putšane ka koa
 šakeng, Xe kxosi e fihla mo, o tše ye pul
 putšani ye o e lokele ka dimpeng, o tšea
 thetho o e apare, o hlatšwe di byana.

5100

K34/88

G. Sebata

①

P1-40

106*

708

K34/88

31

Kxoši ya tsena, Sepokwana a tšea thipa a re, hlatswa di byana tše kapela. A ~~na~~ mohlaba ka yōna. Kxoši ya re eijo o bolaile motho. Sepokwana a mothotha a mo iša ka moraxo xa le bati, a nthša putšane yela.

Kxoši yare nka o bolaile motho. A ttre xa di thswenye tšeuwe, ke tla mo tsoša. A re Sepoko, Sepoko, tšoxa. Sepoko a tšoxa. Kxoši ya re monna nke o nthekišetše thipa ye ya xaxo, ya tloxa ya ya xae. Ya fa Sepokwana thšeleletē ye nthša Xe e fihla ya kxōba ke tša batho, yare letla bona thipa ye xose bolaye motho. A tšea

Mosadi wa xaxwe, a mohlaba ka ōna, a mala a tšwela ntle, a raxa raxa. Kxoši ya re mosadi, Mosadi tšoxa. Mosadi a se tšoxe. a re Mosadi, Mosadi tšoxa e lexore o ya lla. ya ba e bile le ho la mosadi wa xaxwe.

S 108

K 34/88 G. Sebata

①

P 1-40

106*

708

Monna

K 34/88

32

E be e le Monna le Mosadi, ba be ba rema tšemo. Xe ba ya Xosasa ba hwe tša dihlare di hloxe tše, ba sa tsebe xore di diik lwe ke eng. a ntheng ke dinonyana tše tharo. ye ngwé nonyana ya re, sekopo hlakana, mphele hlakana, ngwé ya re, Mokone a lale le tlala, Mokxaxa a la le lehlala, ya borara ya re kenya mafsi ke šitwa mekxeledi ya tše dingwé.

Monna a e swara, a tloxa le yōna. a ya na yo xae. Xe a fihla a re xo mosadi hlatswa dibyana. Xe a feditše, a re xo nonyana. nyela ka mo dibyaneny. ya nyela mafsi tša tlala. a šeba ka ōna.

yare mosaxare banenyana ba e tšea, ba e tsentšša ka ntlong xore e ba binele. ya re, ka mo ntlong ke kwa kudu-mela, ka xoba keya patana. Ba e tšea ba e bea lwapeng, yare, xa ke kxone xo bina lwapeng. Babo e la ba e bea ka ntlong. yare tšwelang ntle. Xe bare nonyana e ya bina yaba e thšabile. Xwajo šala xo thunyana ilerole, ya ba yōna e thšabile.

S 108

K 34/88

G. Sebata

①

P 1-40

106*

708

Monna.

K 34/88

35

Monna yo o be a ruile mpye. O be a tšere Mosadi, a na le bana.

Monna yo mpya ye ya xaxwe, o be a efa Maxobé.

Xwatla tšatsi le monna yo a swanetšexo xo yo šoma thšwana. a Hoxela mpya ye ya xaxwe xae. Mosadi yo wa xaxwe, a šala a efa mpya yela moroko. Mpya yela ya lla e re Ho, Ho. Monye wa ka o ile maeto, ke šala ke ija moroko wa maphe-phene.

ya tloxa ya ya thšwane ya latela, e tšama e opela lla e re Ho. Ho. monye wa ka o ile maeto ke tla šala ke ija moroko.

ya hwetša mong wa yona. e ya thoma ya lla. a e kwe a ya na yo xae. Xe a fihla ya thoma xo lla byale.

Monna yola a Hala pelo, a tšea Selepe a rema mo sad Mosadi

S 108

K 34/88

G. Sebata

①

P 1-40

106*

708

Mosadi

K 34/88

34

O ile a yo e tēla. a na le ngwana wa
 ngwananyana. ^{be}A, e tētše xa malome
 wa xwé. O ile tsatsi le a tloxa. Mma
 xwé a mo la e tša xore a seke a
 tše ya ka tsela ya ka fase a
 tše ye ya ka Xodimo.

Ya re ka xose kwe xa xa xwe a tše
 ya ya ka fase.

Xe a dutši a sepele a hla kana
 le matsōlo. A ōpela koša o re,
 tsolo, tsolo, jonna tsolo, tsolo mma
 o ile a mpotša tsolo, tsolo a re
 tsela o tše ya Xodimo tsolo,
 tsolo o se tše ye ya fase tsolo
 tsolo.

Ngwananyana yola a re xe
 a ōpela byalo, a tše ya nama
 yela a beng a e rwele a afa, a
 tše ya a ija.

A tloxa xape a mola
 tela, a thoma a ōpela a re,
 jonna tsolo, tsolo mma o ile a
 mpotša tsolo, tsolo, a re tsela ~~o se~~

108

K 34/88

G. Sebata

①

P 1-40

106*

708

K 34/88

35

tše ye ya ^{xodimo} ~~fasa~~ tšolo, tsolo. A ta-
 ma a lla, a tše ya serotwana
 sela a bexo a se rwele a afa
 a tše ya a ja dilo tšela a fetša.

A tloxa a boela xape a mohwe-
 tša, a thoma koša yela ya
 bona a ye, Jonna tšolo, tšola,
 Mma oile a mpotša tšolo, tšolo,
 a re tšela o tše ye ya fase
 xodimo tšolo, tšolo.

ngwanenyana a
 tše ya thari ye a bexo a boputši
 ngwana ka yona a afa, ya ba
 ngwanenyana xona mo uwe o ya
 lla.

a thoma xape a lla ôpela a re
 Jonna tšolo, tšolo, Mma oile a
 mpotša tšolo, tšolo, a re tšela
 o se tše ye ya ^{xodimo} ~~fase~~ tšolo, tšolo.
 a tše ya ngwana wola a a
 fa. A motšeya a moja, a mafē-
 tša. A tloxa xape a ôpela,
 a hwe tšā mothe yola. Xe a
 a bona, a thoma a lla. leyena

2108

K 34/88 G. Sebata

①

P1-40

106*

708

K34/88

36

a òpela byale ka òna. A fihla xa
yena, a òpela a re jonna tšolo,
tšolo. Mma o ile a mpošša, tšolo,
tšolo a re o se tšeya tsela
ya fase e ne matsšolo, tšolo,

tšolo. Byale Matsšolo a swapa yena
a moja. ya ba e le le ho la
xa xwé, ka xo ba xa ka a the-
e letšša seo mmaxwé a moditšše
xo sōna.

Se siluwe sa moselana
wa seripa.

Diphōōfōlo le ngwananyana

Eile e ngwananyana papaxwé a re
a reye mašemong. ngwananyana
yo a re ke ya lwala. Ba re xoyena
na o tla šala o kxona xo e kxela
meetse nang?

A re, ke tla nošala
ke leka. papaxwé xe a tloxe a
šala a fala. Mo ngwananyaneng

S 108

K 34/88

G. Sebata

①

P 1-40

106*

708

K 34/88

37

Xwa tla phoofolô, a e a lela le xaxo,
a e fa dijo. tsatsi le lengwe le le.
lengwe ya no tla.

papaxwe a no bona
ngwana yo wa xaxwe a fela a sa
tsebe xore o di wa keng

ka tsatsi

le lengwe a lalela. phoofolô yela ya
d tla. Monna yota a tse ya Selepe
a khu. khunetsa phoofolô, a e rema
tsebe ye ngwe ya theabela diphoofola
-ng tse dingwe.

Monna a e latelela

a e fuma diphoofolong, a re xo tsona
nke le tsweng ka e tee, ka e tee, ke
re, tsebe ya ka see, ngwe ka yona
ke ye.

ngwe le ngwe e rialo di
tswela ntle dire tsebe ya ka
ke ye ngwe ka yona ke ye.

Xwa xo fihlela a bona yela
a e remaxo tsebe ye ngwe,
a e swapa a e bolaya
ya hwa.

S 108

K 34/88 G. Sebata

①

P 1-40

106*

708

Monna.

K34/88

38

Leina la xaxwe e be e le Rekiwele.
 O be a bolaya ke tlala, a tšeya
 saka a re ke yo kxa moroxo. A re xe
 a sepela a bona ntlo, a hwetsa e
 kxontšwe a ôpela ka bohloko xore
 e bulexe a re, ke ile ke yo kxa
 moroxo, bulela Rekiwele a tsene.

ntlo ya
 bulexa. a hwetsa kamo ntlong ba e
 ne xile dinama. A ditšea a tloxa le
 tšona, a x tloxa xa a ya xae, a ja
 nama tšela a di fetsa.

ka tsatši le lengw.
 e monna yola a tloxa xape a re ke ya
 moroxong. a ya kua ntlong yela a hwe
 di tšexo dinama. Xe a fihla ntlong a
 hwetsa e kxontšwe. A re ke ya bula ya
 mopalela. A ôpela a re ke ile ke yo
 kxa moroxo, bulela Rekiwele a tsena. la
 bulexa a tsena.

Xe a e ke mo ntlong, xwa tšwe-
 la phefo, ya tswalela le bati. a re ke ya le bula
 la mopalela, a re keya ôpela la se be la bulexa
 a kwa batho ba batla. batla ba bula, yena a
 tsena ka nkxong. E be e le beng ba ntlo. Xe
 ba e kaxape, yena a tšwa a thšaba.

2108
①

K34/88 G. Sebata

P1-40

106*

708

B

K34/88

39

phuti le phutyana.

Phuty Phuti o be a e ne dipere tše
nne. phutyana o be a e ne ~~ppere~~
~~tšenne~~ e tee.

Ba be balema, phuti a tšea
ye la ye ngwe ya phutyana ba e pa-
na, balema ka tše hlano. phuti
anyaka pere ye ngwe a o ketša tše
la tše hlano tša thselela.

ka tšatši

le lengwe ba hoxa ba yo lema. Xe
ba lema ~~phuti~~ phuti a swara mo-
xoma, phutyana a swara sebepi.

Ba^{ba} feta phutyana a swere Sebepi
a tšaela are mōōō e kwa pere
~~thtša~~ ka tše thselelang. phuti are ke
tla bolaya phethšane ye ya xoxo.

phutyana a boeletša are mōōō
e kwa ~~ph~~ pere tša ka tše thselelang
phuti a bolaya pere yela ya pul.

phutyana, phutyana a e bua
a re tšea mokxopa wa yona a yo
o re kiša thswane.

S 108

K 34/88 G. Sebata

①

P 1-40

106*

708

K 34/88

40

A re xo phuti a re bua ~~phena~~ pere
tša xaxo ka moka xa ~~tšona~~ o ye o
pekišē. mekxopha ya tšona.

Phuti a
dibolaya a yo, rekiša mekxopha ya
tšona. Xe a fihla polokwane a re,
Mekxopha, mekxopa, e ya rekišwa.

Batho ba re xo yena, Monna o tla
swarwa, phuti a xo-mela xae a re
ke yo bolaya phutyana, xe ke pihla
a xo yena, Monna o ya nthswa-thswetša
ware mekxopha e ya rekišwa o nyaka
mpolaiša batho, phuti a moraka.

phutyana a bolaya koko wa ~~xwe~~ xwe.

A morwala ka p koloi, a hlakana
le batho ba bangwē. Bare xo yena na
motxekolo ya o mobotse o moiša kae?
Ba re na o ka se rek rekišetše yena na,
bana ba rena ba e hlakela. a re é na
šoo, ba mofa thšéletē, a boēla xae.

phuti a re na wena Monna thšéletē
ye ye kaa o tšoe tšā ya kae. phuti a bo-
laya koko axwē, a moiša polokwane a re, ke
rekiša motho ba moswara ba moiša
kxolēxong. a napa a hwile.